

OFFICIAL STATISTICS, COMMONWEALTH OF AUSTRALIA.

COMMONWEALTH BUREAU OF CENSUS AND STATISTICS, MELBOURNE.

TRADE, SHIPPING, MIGRATION, AND FINANCE

OF THE

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

FOR THE MONTH OF DECEMBER, 1910.

BULLETIN No. 48.

PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS,

VII. - Migration (Land and Sei) by States quager ending 31st December, 1910


G. H. KNIBBS, C.M.G.

(FELLOW OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY, ETC.)

COMMONWEALTH STATISTICIAN.

Note.—The information contained in this Bulletin is provisional only, and is subject to revision in later returns.

By Authority



COMMONWEALTH BUREAU OF CENSUS AND STATISTICS.

MELBOURNE

CONTENTS.

Trade --I.—Imports and Exports for the month of December, 1910 and 1909, and the totals for the same years ... 3 II.—Exports of Principal Agricultural, Pastoral, and Dairy Produce 10 III.—Revenue—Customs and Excise 13 Shipping-IV.—Shipping—Entered and Cleared—Summary 14 Migration-V.—Migration—Nationality or Race of Persons Arriving or Departing ... 15 VI.—Migration—Countries whence Persons Arrived or to which Departed 16 VII.—Migration (Land and Sea) by States, quarter ending 31st December, 1910 17 VIII.—Migration (Land and Sea) by States during year 1910 18 Finance -IX.—Commonwealth Net Receipts and Expenditure, December, 1910 ... 19 X.—Commonwealth Net Receipts and Expenditure, six months ended 31st December, 1910 19

Note.—The information contained in this Bulletin is provisional only, and is subject to revision in later returns.

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA.

I.

DECEMBER, 1910.

IMPORTS AND EXPORTS.

VALUE of Principal Articles Imported and Exported during the Month of December, 1910 and 1909, together with the Total Value of the same articles for the Years 1910 and 1909.

Compiled from information supplied by the Department of Trade and Customs.

(Subject to Revision.)

				07		Imports.	4.00,0007	Exports.	
	Article.			Period		27	of an after a firm	S. Danimar S.	a de la company
				47.55		Oversea Origin.	Australian Origin.	Oversea Origin.	Total.
91.89	29,179	186'1		647,46	0161	T.ea.r	* 1000000		
				592.95		£	£	£	£
Ale and B	eer	5,101		December	1910	44,158	206	637	bus 22 843
				do.	1909	33,079	193	668	861
				Year do.	1910 1909	433,833 $384,655$	1,881 1,558	6,765 $7,355$	8,646 $8,913$
Animals L	iving			do. Trausa		washer and	1,000	e enido en	aw nedbraki
Horse		250		December	1910	27,523	44,177		44,177
				do.	1909	2,908	24,031		24,031
				Year	1910	307,371	250,933	5,161	256,094
				do.	1909	88,317	172,112	900	173,012
Cattle		1,99,1		December	1910	1 700	1 049	· · · · / EIIIII	1,243
Cauth	27.18.1	19,495		do.	1909	1,728	1,243	•••	830
				Year	1910	8,665	20,181	18	20,181
				do.	1909	5,710	9,586	[6]	9,586
Sheep				December	1910	1,422	990	.1.2 eta	990
9				do.	1909	1,592	342		342
				Year	1910	14,008	30,456	6,075	30,456
				do.	1909	14,213	20,243		20,243
Apparel ar	nd all Desc	riptions of S	Soft	December	1910	936,290	3,897	14,138	18,035
Goods				do.	1909	712,925	5,288	13,664	18,952
				Year	1910	14,082,823	48,061	153,978	202,039
				do.	1909	12,061,272	45,761	163,050	208,811
Biscuits	280,10	999.		December	1910	mod 1,162	6,942	1	6,943
				do.	1909	1,194	4,218		4,218
				Year	1910 1909	9,299	72,449	35	72,484
	1633			do.	1909	9,042	57,722	60	57,782
Bones, Ho	ofs, and Ho	rns		December	1910	nedmess 311	3,901		alag A 3,901
				do.	1909	05 224	2,655		2,655
				Year	1910 1909	2,837	38,511	61	38,572
				do.	1909	2,642	29,034	• • (29,034
Boots and	Shoes	084:4		December		25,667	2,418	256	O HA 2,674
				do.	1909	25,861	2,427	235	2,662
				Year	1910	359,198	19,513	3,911	23,424
				do.	1909	282,677	22,320	2,699	25,019
Butter	010	(146.1		December		ned 166	864,955		864,955
				do.	1909	178 3,570	572,249	1 077	572,249
				Year do.	1910 1909	4,239	3,951,186 2,399,693	1,677 $2,926$	3,952,863 $2,402,619$
,				D 1	1010				
Cement	667	000.		December do.	1910 1909	14,462 4,168	7 6	262 245	269
				Year	1910	138,746	1,540	3,179	4,719
				do.	1909	77,669	772	2,528	3,300
Cheese	•••	199.499		December	1910	1,138	4,454	38	4,499
2110030		266,401		do.	1909	1,144	228	15	243
				Year	1910	13,872	21,711	448	22,159
				do.	1909	14,720	5,337	434	5,771

Article.		Period.		Imports.		Exports.	
Article.		Period.		Oversea Origin.	Australian Origin.	Oversea Origin.	Total.
ıAl.	USIHAL	9 40	17.	VEALI	MOMM	00	
				£	£	£	£
Coal		December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	1,050 8,249 331,674 14,855	96,307 36,267 911,165 837,588	 1,094 1,489	96,36 36,26 912,25 839,07
Cocoa and Chocolate—		December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	22,877 17,442 315,207 274,853	11 3 273 248	202 2,100 2,135	2.3° 2.3° 2.3°
Coffee and Chicory—al		December do.	1910 1909 1910	2,684 3,639 78,288	47 606 71 606	807 188 4,453	88 89 Y 28 5,0
		do.	1909	beil 70,887	345	3,474	3,0 3,8
Copper Ingots and Co in Matte	pper contained	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	701	257,626 113,221 2,168,873 1,926,690	16	$ \begin{array}{r} 257,69 \\$
Cordage and Twines, S etc.	ewing Threads,	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	59,907 47,558 647,468 592,057	568 1,585 7,981 9,272	1,633 1,453 20,179 17,563	2,2 3,0 28,1 26,8
Drugs and Chemicals	General Asil	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	92,070 66,465 1,082,739 957,977	5,101 4,407 57,703 56,911	2,677 2,363 34,168 28,754	7,7 $6,7$ $91,8$ $85,6$
Earthenware, China, e		December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	34,373 27,644 348,722 271,756	357 250 3,199 5,645	210 258 4,156 3,856	L elsaig 9210 H
Fish (all kinds)	1,243 1,243 836 20,181	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	120,319 94,488 562,513 440,522	5,048 1,964 19,495 18,456	1,918 923 13,152 10,696	6,9 2,8 32,0 29,1
Fruits, Dried—		5,710		do.			
Currants	616.05 616.05 601.05	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	2,720 10,292 22,649 60,106	166	10 20 180 322	deelg
Raisins	76.95 5,288 78,061 48,061	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	1,063 3,207 11,553	89 2,166 9,626	10 24 171 92	2,;
Other	9.0.	December	1909	10,439	656		atin 2,5
Fruits, Fresh—		do. Year do.	1909 1910 1909	9,966 54,874 50,514	90 9,708 2,198		12,0
Apples	8,901 2,685 38,511 29,084	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	21,907		317	266, 180,
All other	2,438 2,427 10,518 22,320	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	27,932 66,155	6,496 54,517	1,122 1,776	4, 7, 56, 63,
Furniture	864,955 572,249 3,951,186	December do. Year	1910 1909 1910	15,785 8,992 181,375	1,349 1,146 11,300	610 228 3,296	1, 1, 14,
Glass and Glassware	2,399,093 7 8 0,540	do. December do.	1909	38,854 37,721	599 489	453	11,
		Year do.	1910 1909		5,819 5,044		15, 10,
Gold, uncoined	4,454 9,90 1171,19 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	118,268 963,430	256,401		192 256 2,572 3,603

	Article.		Period.		Imports.		Exports.	
	Article.		nioleO some		Oversea Origin.	Australian Origin.	Oversea Origin.	Total.
Grain and Pu	ulse, Unpre	pared—			£	£	£	ode bis mor
Barley	007.0		December	1910	December	on. Sheet	zed—Plate	Galvani
10000002,415 34,671 23,293			do. Year do.	1909 1910 1909	8,498 12,356	1,304 5,116 28,774	602	1,304 $5,116$ $28,774$
Maize	00	a	December	1910	100 moo 43	19	Scrap.	ona gid
			do. Year do.	1909 1910 1909	10,507 19,554 104,367	5 1,897 477	 522	1,90 99
Oats	ā ···	2.854	December	1910	rodmoo42	800	43	T bus 84
28,240 28,240 26,121			do. Year do.	1909 1910 1909	35 2,232 32,607	745 13,896 30,867	635 997 4,508	1,38 14,89 35,37
Wheat	1,953	08	December	1910	17,821 redmooo(1	431,294	neluding Ba	431,29
			do. Year do.	1909 1910 1909	111 52	413,367 9,921,823 6,628,683	uir, and Corn Voolpack)	$\begin{array}{c} 413,36 \\ 9,921,82 \\ 6,628,68 \end{array}$
Other (including B	Geans & Peas)	December	1910	660	1,346	bas I 87	1,43
	18 1959and Var	119,847 1,058,487 819,955	do. Year do.	1909 1910 1909	1,018 12,649 12,785	11 21,451 3,001	13 511 562	$ \begin{array}{r} 21,96 \\ 3,56 \end{array} $
Grain and P	ulse, Prepar	ed—	racia		nadarespoG	5.890		
Bran, F	Pollard, and	Sharps	December do.	1910 1909 1910	6 60 3,212	2,836 3,566 36,244	 79 332	2,83 3,64 36,57
			do.	1909	6,672	37,069	зопінов 896	37,96
Flour 627,681	7,0569 86,072 70,815	2,285 49,633 37,820	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	58 51 1,916 899	83,329 53,713 1,241,327 1,229,481	ots")	83,32 53,71 1,241,32 1,229,48
Oatmea	l, etc.	18,839	December	1910	593	85	18	10
			do. Year do.	1909 1910 1909	137 9,365 8,514	3,759 3,646	10 224 171	3,98 3,81
Rice	419 4,501 3,504	198	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	6,077 17,724 248,046 236,008	38,887 22,285 18,647 88930197-7	6,675 3,858 64,193 57,008	6,67 3,85 64,19 57,00
Other	84	54,211. 62,670 1,179,146	December do. Year	1910 1909 1910	8,138 4,628 46,334	1,616 514 12,289	12 536 2,027 2,906	1,62 1,05 14,31 15,20
733,210	200		do.	1909	47,107	12,303		
Hats and Ca	ips	252,858 2,161,762 1,231,035	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	18,871 20,001 311,442 266,657	251 164 2,664 2,107	1,051 354 3,664 4,484	1,30 51 6,32 6,59
Hay and Ch	aff	il, pë lab-plates	December	1910	redmêre 6	2,710		vadlao 2,71
18,127 4,127 3,127			do. Year do.	1909 1910 1909	5 444 302	688 17,804 9,510	7.88 7.88	68 17,80 9,51
Hops		15,685.	December	1910	10,813	5	end Hares	Rabbits
14,826 486,592 423,679			do. Year do.	1909 1910 1909		5 643 1,569	43 246 868	88 2,43
Implements tural, Ho tural	and Machin orticultural,	ery—Agricul- and Viticul-	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	56,781 735,126	9,180 1,846 108,305 109,185	1,284 2,780 15,986 13,227	$ \begin{array}{r} 10,46 \\ 4,62 \\ 124,29 \\ 122,41 \end{array} $
Indiarubber	goods		December 1	1910		7,125	1,842	8,96
indiarubber			do. Year do.	1910 1909 1910 1909	38,151 660,042	4,408	961 26,690 24,020	5,36 5,36 84,74 62,29
Iron and Sto		40,586	1,232,963	808	100,013	00,210		
Bar, Retc.,	Rod, etc., B Girders, Joi	Blooms, Slabs, sts, etc.	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	82,586 1,398,005	286 3,152	1,551 1,179 15,998 11,404	1,79 1,4 19,13 14,00

				Imports.		Imports.	Acastralian Orlyan	Exports.	
	Article.			Period.		Oversea Origin.	Australian Origin.	Oversea Origin.	Total.
ron and St	eel—continu	ed		3		£	£ 180	origin U gosla	L bus giss
	ized—Plate			December	1910	156,345		2,599	.velasd 2,59
1,804				do. Year	1909 1910	85,938 1,729,913	9	2,415 $34,662$	2,41 $34,67$
				do.	1909	1,442,346	25	23,268	23,29
Pig an	d Scrap	.0.1		December	1910	21,992	76	99	exisM 17
				do. Year	1909 1910	$14,868 \\ 185,705$	$ \begin{array}{c c} 150 \\ 2,744 \end{array} $	1,341 10,303	1,49 13,04
				do.	1909	179,268	2,972	10,080	13,08
Jams and J	ellies	.008		December	1910	832	2,351	5	2,3
				do. Year	1909 1910	828 8,861	2,205 28,066	24 180	2,2 $28,2$
				do.	1909	7,956	25,943	181	26,1
Jute Goods,	including Ba	ags and Sa	cks	December	1910	110,809	30	1,253	1,2
Ore and	our, and Cor Woolpack)	n, Gunny	and	do. Year	1909 1910	186,576 1,840,983	419	1,173 14,014	1,1 14,4
O10 and	woorpack)			do.	1909	1,411,609	698	14,203	14,9
	and Lead	contained	in	December	1910	170	117,853	81	117,8
Matte				do. Year	1909 1910	765 2,344	119,847 1,058,687	229	119,9 $1,058,9$
				do.	1909	18,004	819,955	369	820,3
Leather		• • •		December do.	1910 1909	21,161 26,024	48,387 56,133	3,476 $1,359$	51,8 57,4
				Year	1910	384,782	504,012	26,414	530,4
976.96 TV	2 gaine, etc	36,244		do.	1909	403,305	470,220	23,082	493,3
	nd Machine gricultural,			December do.	1910 1909	238,085 203,277	9,194 2,285	8,178 7,656	17,3 11019,9
"Implem	nents")		800	Year	1910	2,993,299	49,653	86,072	135,7
728, 112,1				do.	1909	2,877,390	37,820	70,815	108,6
Manures		100000000		December do.	1910 1909	73,183 48,524	18,839 14,582	110 202	18,9 $14,7$
				Year do.	1910 1909	662,129 360,837	163,198 120,895	2,207 19,096	165,4 139,9
Matches an	d Wootes	3.759 3.646		GOG,U		ah	120,000		
578.8	670.0	• • •		December do.	1910 1909	23,866 16,023		419 420	4 Nice
	· 858.5			Year do.	1910 1909	147,956 155,875	159	4,501 3,504	$\frac{4,6}{3,5}$
Meats, Pres	served by Co	old Process	<u> </u>	800'982"		and a solution			
Beef	9	1.610		December	1910	rodaroo 11	54,244		10/1/54,2
				do. Year	1909 1910	35 64	62,670 1,179,146		62,6 $1,179,1$
				do.	1909	182	733,210		733,2
	n and Lamb	1.125		December	1910	8	356,085		356,0
				do. Year	1909 1910	7 8	252,858 2,161,762		252,8 2,161,7
				do.	1909	8	1,231,035		1,231,0
Poultr	У	8,710		December do.	1910	reduces 5	98	, 10	
				Year	1909 1910	7 131	61 4,127	272	4,1
016.8				do.	1909	100	3,127		3,1
Kabbi	ts and Hares	8		December do.	1910 1909	December	15,635 14,826		15,6 14,8
				Year	1910	Year	486,592	,	486,5
Vienta D	898			do.	1909	003	423,679		423,6
meaus, Fres	served in Tir	18. USL.	• • • •	December do.	1910 1909	2,265 $2,115$	73,731 38,718	$\begin{array}{c} 96 \\ 23 \end{array}$	73,8
				Year	1910	23,113	626,119	659	626,
Metals, Ma	nufactures of	f081,001		do.	1909	19,819	420,847	578	421,4
Dutial	ole	7,125		December	1910	115,182	4,662	6,238	10,9
	26,690			do.	1909	105,501	4,135	5,805	9,
				Year do.	1910 1909	1,561,813 1,232,963	47,126 40,586	78,916 59,832	126,0 $100,4$
				40.					
out Free		A I C					, adata , amo		
	1,551 071,1 080 at	, XI C		December do. Year	1910 1909 1910	182,797 146,377 2,140,770		in previous	

stratian Orlean, Overgo, Origin Total.	Orango Origin. A	Imports.	1	Exports.	
Article.	Period.	Oversea Origin.	Australian Origin.	Oversea Origin.	Total.
3. 3.	• 3:	£	£	£	£
Milk—	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ecember 191 do. de		* 1	Sheep
Concentrated and Preserved	December 1910 do. 1909 Year 1910 do. 1909	10,664 8,956 131,990 144,310	373 615 4,878 3,319	602 380 5,407 4,533	973 99 10,28 7,85
Dil—Kerosene	December 1910 do. 1909 Year 1910 do. 1909	101,687 81,552 619,342 630,302		1,233 2,037 12,735 12,330	1,23 2,03 12,73 12,33
Onions	December 1910 do. 1909 Year 1910 do. 1909	81 50 923 17,821	2,587 1,884 21,021 18,667		$ \begin{array}{r} 2,58 \\ 1,88 \\ 21,03 \\ \overline{19,580} \end{array} $
Ores (exclusive of Gold Ores the value of which is shown under "Gold Uncoined")	December 1910 do. 1909 Year 1910 do. 1909	2,294 865 51,988 10,590	$\begin{array}{c} 154,835 \\ 106,439 \\ 1,035,260 \\ 630,630 \end{array}$	6 22 236 164	154,84 106,46 1,035,490 630,79
Paints, Colours and Varnishes	December 1910	43,064	288	599	Silver 88
478.01 Available Trade	do. 1909 Year 1910 do. 1909	35,676 483,109 416,418	364 5,820 4,666	716 8,367 6,687	1,086 14,18' 11,35
Paper—	16,122	ear 191	7		
Printing	December 1910	77,660		549	54
36 182 218 74 141 215 950 1,756 22,706	do. 1909 Year 1910 do. 1909	42,783 731,196 589,398	20 13	75 3,477 1,091	3,49 1,09
All other 1901	December 1910 do. 1909 Year 1910 do. 1909	65,055 45,884 659,729 617,107	310 35 1,553 706	340 212 6,503 4,891	65 1041) 1124 8,05 5,59
Pearlshell	December 1910 do. 1909 Year 1910 do. 1909	3	38,837 22,255 318,647 250,274	 3,537 17	38,83 22,255 322,184 250,29
Pickles and Sauces	December 1910 do. 1909 Year 1910 do. 1909	13,787 9,810 127,172 109,939	163 56 1,306 1,069	98 82 1,137 1,316	26 138 2,44; 2,38
Potatoes	December 1910 do. 1909 Year 1910 do. 1909	144 74 1,313 1,202	1,429 308 42,395 16,370		$ \begin{array}{r} 1,429 \\ 303 \\ 42,399 \\ 16,370 \end{array} $
Railway Material—Rails, Fish-plates, etc.	December 1910 do. 1909 Year 1910 do. 1909	86,436 49,198 780,441 803,160	30 10 2,721 732	64 1.113 7,266 4,220	9. 1,123 9,98 4,95
Silver—	do. (191	101 5.144.17 101 redmood	5,975 88.8	L (vino si	
Bullion and Silver contained in Matte	December 1910 do 1909 Year 1910	5,040	78,472 69,654 760,420	318	78,479 69,654 760,738
Skins— 287,67	do. 1909	do. 190	659,332	905	660,23
THides0,9 008,00 008,00 0080 0080 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000 008,000	December 1910 do. 1909 Vear 1910 do. 1909	8,743 10,774 169,771 173,251	44,604 42,735 455,765 412,730	 272 60	44,60 42,73 456,03 412,79
Rabbit and Hare	December 1910 do. 1909 Year 1910 do. 1909	17 21 1,207 2,271	15,976 6,799 569,063 349,351	 126 164	15,97 6,79 569,18 349,51

	Antiolo		Period.		Imports.	1	Exports.	
	Article.	Expo	Period.		Oversea Origin.	Australian Origin.	Oversea Origin .	Total.
Skins—continu	ued.				£	£	£	£
Sheep	and—Pla	te end Sheet 878	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	634 376 15,084 12,488	237,695 233,560 2,020,941	 138	$237,695 \\ 233,560 \\ 2,020,941$
Other	380 5,407 4,559 4,559 qerod 1,233	4,878 3,819	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	1,713 4,307 85,278 42,111	1,748,814 65,984 70,072 907,127 649,113	3 246 156	1,748,952 65,987 70,072 907,373
Soap	2,037 12,735 12,350 12,350		December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	8,703 8,381 104,966 75,344	4,669 4,500 67,696 58,037	388 201 3,723 3,252	649,269 $5,057$ $4,701$ $71,419$ $61,289$
Specie—			17.821		in the second	33,00		01,200
Gold	ucluding 10, and 0 100 100 100 100 100 100 100 1	Bales and Face 268,188 is. 964,80 f 002,800, f 080,680	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	68 118 68,009 11,566	312 161,126 1,214,693 4,267,070	233,606 125,768 963,430 1,081,996	233,918 286,894 2,178,123 5,349,066
Silver	599 Les 716, 716,	288 284 364 5,820	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	27,001 19 290,054 32,337	119,8 928fi 819,9	1,232 69,134 16,374	1,232 69,134 16,374
Bronze	6,687	000,1	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	4,505 16,422 10,294	563,0 563,0 470,25	 180 851	 180 851
Spirits—			77,660		ecomber 18			
Brandy	3,477 1,091 340	20	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	15,193 12,521 153,312 131,935	36 74 950 1,021	182 141 1,756 1,717	218 215 2,706 2,738
Gin (incl	uding Sch	napps)	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	9,293 14,172 138,804 118,238		77 113 1,684 1,330	77 113 1,684 1,330
Whisky	745,8 20 59 80	22,255 *********************************	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	53,106 99,011 600,358 561,716	8 94 3	909 630 14,160 9,278	917 630 14,254 9,281
Rum	1,137 1,316 1,316 1,316	36 1,308 1,009	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	5,164 12,732 57,445 68,572	 19 33	49 43 422 328	49 43 441 361
Other	40	16,370 16,370	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	13,596 18,280 143,171 115,273	1,129 1,403 12,517 11,826	405 541 5,729 4,804	1,534 1,944 18,246 16,630
Sugar (the pre	oduce of o	cane)	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	78,464 495,907 406,709 1,122,863	702 18 1,384 2,457	14,436 5,429 107,392 116,098	$ \begin{array}{r} 15,138\\ 5,447\\ 108,776\\ 118,558 \end{array} $
Tallow (expor	ts only)	78,472	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	e fg	199,760 168,154 1,889,920 1,230,210	33 644 448	199,793 168,154 1,890,564 1,230,658
Tea	818	760,420	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	85,758 82,501 1,232,066 1,047,663		7,317 4,208 84,019 75,733	7,31' 4,200 84,019 75,73
Timber	00 625	445,735 455,735 412,739	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	264,922 149,765 2,153,134 1,686,552	96,356 116,027 994,226 1,013,350	2,061 930 28,538 17,541	98,41 116,95 1,022,76 1,030,89
Tin Ingots	191 181	058,61 967,0 809,905 168,849	December do. Year do.	1910 1909 1910 1909	 1,858	66,366 86,148 675,586 746,353	d lamptomot	66,36 86,14 675,58 746,35

Article.		Desired.		Imports.		Exports.	
Afficie.		Period.		Oversea Origin.	Australian Origin.	Oversea Origin.	Total.
# 19266 9385 H							
				£	£	£	£
linned Plates		December	1910	8,551	232,333	93	9
		do.	1909	17,665		138	13
		Year do.	1910 1909	355,384 284,743	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,494 1,434	1,49 $1,43$
obacco—						23303	1,40
Manufactured		D. T.	1010	10 404	F 415	9.700	
		December do.	1910 1909	18,484 25,688	5,415 3,445	3,722 $4,453$	9,13
		Year	1910	160,489	64,327	49,031	7,89 $113,35$
		do.	1909	141,653	74,878	48,682	123,56
Unmanufactured		December	1910	29,378		195	
· · ·		do.	1909	32,318	4	130	19
		Year	1910	445,686	1	5,312	5,31
		do.	1909	327,771	4	275	27
Cigars		December	1910	12,806	1 4	107	10
		do.	1909	15,369		240	24
		Year	1910	121,892	6	3,052	3,05
		do.	1909	108,630	5	2,889	2,89
Cigarettes		December	1910	5,360	84	143	22
		do.	1909	4,867	144	12	18
		Year	1910	40,277	1,321	1,310	2,63
		do.	1909	37,270	1,707	1,033	2,74
Cools of Trade		December	1910	51,957	266	1,180	1,44
		do.	1909	36,530	294	683	97
		Year	1910	532,879 399,269	991	13,776	14,76
W. 1		do.	1909	399,209	1,284	10,298	11,58
Wine, Fermented—							
Sparkling		December	1910	8,593	65	412	47
		do.	1909	11,182 97,296	63	478	54
		Year do.	1910 1909	91,046	747 556	4,593 $3,899$	5,34
Other		100.	1000			0,000	4,48
Otner		December	1910	3,561 4,232	10,514	155	10,66
		do. Year	1909	29,142	11,938 121,565	$\frac{136}{2,026}$	12,07
		do.	1909	24,712	118,965	2,023	$ \begin{array}{c} 123,59\\ 120,98 \end{array} $
Wool—						59	120,00
Greasy		December	1910	483	4,562,551		4 500 50
Massis Roll	100	do.	1909	940	4,851,019	3.2.3	4,562,55 4,851,01
		Year	1910	7,247	23,440,640	96	23,440,73
		do.	1909	22,667	20,603,450	8.4 8	20,603,45
Scoured and Washed		December	1910	54	538,381	1	538,38
		do.	1909	E 4 4.	576,348		576,34
		Year	1910	532	5,338,078		5,338,07
		do.	1909	930	4,879,660	-5 9	4,879,66
		December	1910	1,248,667	331,008	3,594	368,60
All other Articles			1909	1,466,482	355,774	43,198	398,97
All other Articles		do.	TOTO	12,745,670	3,627,533	565,130	4,192,66
All other Articles		Year	1910		3 131 059		
All other Articles	200		1910 1909	11,119,036	3,131,059	429,593	0,000,00
		Year	1909	11,119,036		2 2	0.6
All other Articles Grand Totals		Year do. December	1909	5,273,511	9,200,978	368,912	9,569,89
All other Articles Grand Totals	17.00%	Year do. December do.	1909 1910 1909	11,119,036 5,273,511 5,144,179	9,200,978 8,975,906	368,912 245,113	9,569,89
		Year do. December	1909	5,273,511	9,200,978	368,912	9,569,89

EXPORTS.

QUANTITY and Value of Principal Agricultural, Pastoral, and Dairy Produce of Australian Origin Exported from each State of the Commonwealth to Various Countries during the Years 1910 and 1909.

NOTE.—In this Table no account has been taken of Transhipments. Particulars are referred to the State from which the goods were finally despatched from the Commonwealth.

Compiled from Information supplied by the Department of Trade and Customs.

(Subject to Revision.)

Article and Country to which Exported.	New South	n Wales.	Victor	ria.	Queens	and.	South Au	stralia.	Western Au	ıstralia.	Tasma	nia.	Total, Ye	ar 1910.	Total, Ye	ear 1909.
witch Exported.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value
	A	THE THE	E STEEL		10-1	10 10 1			83 3		原产品。	F. 18 18		90 PM TO	1000	
	1b. 👼	£	, lb.	£	lb.	£	lb.	£	lb.	£	lb.	£	lb.	£	lb.	£
UTTER-													0000			
United Kingdom	25,218,904	1,134,425	36,115,504	1,595,258	15,876,392	687,364	3,561,074	177,889	48,280	2,227	6 0	62.5	80,820,154	3,597,163	48,847,052	2,085,306
Canada	442,176	21,554			128,240	5,413		Tes les les les	•••		•••		570,416	26,967	389,460	17,940
Cape Colony	5,768	279	970,961	50,724	212,302	9,368				•••		0.010	1,189,031	60,371	2,207,857	94,884
Ceylon	36,898	1.725	111,002	5,613	21,316	1,121	ă	ĕ	0		0.010		169,216	8,459	137,986	6,639
China	150,546	7,710	165,934	8,680	32,976	1,739	£	Ē		B			349,456	18,129	284,976	14,850
Dutch East Indies—				6 8 8 8		06 23			6 9 935				2 3 6 3	2 5 6 5		11,000
Java	80,598	3,863	1,047,434	55,565	17,042	721	22,827	1,217		- Z			1,167,901	61,366	1,086,797	54.267
Other Islands	560	27	44,337	2,308	2,007	130	- 0. C.					***	46,904	2,465	30,569	1,603
Egypt	52,556	2,565	83,368	3,630	142,468	6,672	1			***			278 392	12,867	167,421	7,732
Hong Kong	239,004	11,633	85,763	4,448	106,452	5,415							431,219	21,496	394,880	19,317
Islands in the Pacific-														,		10,01
Fiji	64,894	3,434	7,939	438									72 833	3,872	53,894	2,641
Hawaiian Islands	23,408	1,271											23,408	1,271	18,368	904
New Caledonia	56,058	2,798			***								56,058	2,798	51,490	2,402
Other Islands	58,788	2,971	1,768	95	1,481	87							61,977	3,153	59,872	2,719
Japan	47,172	2,331	13,422	753	42,578	2,116							103,172	5,200	97,178	4,378
Natal	57,400	2,948	537,344	27,364	145,852	7,050	• 2 •						740,596	37,362	362,905	16,988
Netherlands	374,584	17,091											374,584	17,091		
Papua	17,024	852	407	21	9,922	550							27,353	1,423	21,652	1.09
Philippine Islands	264,415	13,373	37,045	1,914	306,883	15,578							608,343	30,865	922,206	42,40
Straits Settlements	14,504	700	291,311	14,960	152,496	7,538	3,468	202					461,779	23,400	450,365	20,53
Other Countries	146,736	6,412	185,683	8,328	14,772	728	•••			S			347,191	15,468	59,997	3,09
(1910)	27,351,993	1,237,962	39,699,162	1.780.099	17,213,179	751,590	3,587,369	179,308	48,280	2,227	10 00	8	87,899,983	3,951,186		
Total, Year \ \ \ \frac{1910}{1909}	17,485,049	757,519		1,109,545			1,537,646	76,963	20,200	-,,		***	31,000,000	3,331,100	55,644,925	2,399,69

_

Exports—continued.

Article and Country to which Exported.	New South	wales.	Vieto	ria.	Queen	sland.	South A	ustralia.	Western A	Australia.	Tasma	ania.	Total, Ye	ar 1910.	Total, Ye	ear 1909.
Willow Exported.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.
FLOUR—	Cental.	£	Cental.	£	Cental.	£	Cental.	£	Cental.	£	Cental.	£	Cental.	£	Cental.	£
TT :4 1 TZ: 1	40,469	18,927	355,002											209,563	662,568	284,410
Africa—Portuguese East				159,243	*** -	Indes. Pops	56,530	25,361	14,468	6,032		***	466,469		329,928	157,713
Carried Fortuguese East	1,274	512	344,530	150,930		andes "Tops	104,544	46,470					450,348	197.912	329,920	107,710
Cape Colony	700	339	165,665	71,098	•••		97,534	41,304	2,272	906			266,171	113,647	177,296	80,131
Ceylon	292	137	14,674	6,240			29,383	12,449	1,505	595			45,854	19,421	45,131	20,602
China	9,872	4,953	2,138	998	5 820. 3 51	9,509:38,94	1131 3	0'13' 0	350	143	810	30	12,360	6,094	6,010	2,671
Cochin China	12,043	5,260	991 113 90	3,699*118,94	6.725 7,43	83515 - 3 8	1318.8 1	6,882 86	2 102 18	3049	6,56;	34218	12,043	5,260	6,240	3,357
Dutch East Indies—	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , ,										• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	22,020	,		
Celebes	8.029	3,793	4,090	1,867	1	1							12,120	5,661	8,957	4,378
Java	117,400	52,259	75,290	34,162	TO	33	100 667	79,407		344		***	376,218	166,205	266,925	132,908
Α ,					70	99	182,667	. ,	791	344	•••	***			21,208	10.912
O41 T.1. 1	11,021	5,136	3,351	1,584			15,742	7,128		•••		• • •	30,114	13,848		1
Other Islands	5,545	2,602	5,470	2,620	311	149	60	53					11,386	5,424	5,868	3,211
Hong Kong	13,404	6,582	19 483	8,674			1,960	882					34,847	16,138	30,212	15,462
India	830 11 21	6,489 111	2,042	968	21	8,185 11,	11466	3 853.	***				2,084	990	4,364	2,112
Islands in the Pacific -															981,577	1.031.88
Fiji	32,810	14,526	2,387	1,131									35,197	15,657	36,207	19,662
New Caledonia	63,789	28,601	17,201	7,675	2 651.	5 410	2.300	201	2,415	90			80,990	36,276	77,936	40,633
New Hebrides	5,671	2,688	1 17.3	22									5,671	2,688	3,738	2,080
Other Islands	29,607	13,958	160	89	14	10		•••				***	29,781	14,057	24,062	13,233
Natal	880 818 357	157	86,857	38,216		ATTENDED TO SERVE	235,615	102 202	1 001	754	***	04- 00	29,101	142,419	311,904	148,906
Nove Zeeland	28,467	12,896	32,501		***	0.010 0 0		103,292	1,681	754	****		324,510		108,779	51,117
Danus	, , ,			13,617	***		2,001	900			U 0-0	***	62,969	27,413		
DI. 11 1	3,783	1,879	07.004		215	124				• • •			3,998	2,003	4,693	2,511
Fillippine Islands	106,200	50,583	81,984	37,510		0.0-0			***				188,184	88,093	236,059	117,825
Straits Settlements	82,809	37,996	76,328	33,462	624	265	54,647	24,326	32,018	14,623	1 20 342	038	246,426	110,672	125,010	64,653
Other Countries	6,360	2,927	87,131	37,357	1300 5 13	0 140	3,488	1,527	150	75	7 102 502	451 .757	97,129	41,886	106,288*	50,994*
Total, Year \[\begin{pmatrix} 1910 \\ 1000 \end{pmatrix}	579,923	266,722	1,376,284	607,441	1,256	593	784,171	343,099	53,235	23,472			2,794,869	1,241,327		
1 1 21(7:3)	406,815	216,860	1,434,351	646,456	578	321	732,033	353,513	20,476	9,886	5,130	2,465		1 1912 30	2,599,383	1,229,481
WHEAT	1-10-013															- 0.00
United Kingdom	5,021,478	1,770,657	6,747,741	2,266,595			9,572,026	3,238,507	857,931	284,134			22,199,176	7,559,893	15,618,433	5,441,982
Belgium	158,896	55,837	302,532	105,239	8.80	1 088	243,097	79,970	•••				704,525	241,046	72,142	27,128
Canary Islandst	973,133	372,458	413,758	146,710			410,530	138,349	170,707	59,666		3	1,968,128	717,183	143,046	48,533
Gape Colony	5,187	1,805	686,331	233,054			1.264,245	431,994	39,446	14,174			1,995,209	681,027	1,865,729	680,002
France	282,531	90.356	158,183	49.075	15,18,18,1	F080 10	110,575	35,526		***	91439	701 155	551,289	174,957	14.882	5,040
Germany	90,355	32,001	148,315	60,465			the property of the	and the party of					238,670	92,466	24,242	9,003
India			108 40.	2 010				0 84			1001	010	TO DESCRIPTION OF THE REAL PROPERTY.		60.681	18,771
Taulia.	212 118 119			1 100		***	90.404	11 720	and in				00 101	11 700		
Taman	106 100	27 666	20 604	11 719			32,484	11,730	g. 50		•••	00066	32,484	11,730	290,270	93,648
NT 1	106,188	37,666	32,604	11,713						***			138,792	49,379	36,869	12,694
N	419	159	125,617	46,069	12 3000.1 4 12	2,330,30 0	75,972	26,711	3,470	1,301	-1	194 .0.00	205,478	74,240	75,033	29,706
New Zealand	4,903	1,545	143	50							P		5,046	1,595	43,278	13,654
Peru	52,907	18,325	327,983	99,259			275,509	92,234	***				656,399	209,818	376,450	141,311
Philippine Islands															106,892	33,404
Spain				due. Ous	ntaty. 'V	inte. Our	matr. Y	Hue, Out	melby.	ne man	100 Y 30	10	PRINCE AS	100	186,574	68,520
Other Countries	974	333	182,087‡	61,112‡	27	11	20	7	137,1448	47,026§			320,252	108,489	15,178	5,287
					,					-		-				
Total, Year { 1910	6 696 971	2,381,142	9,125,294	3,079,341	27	11	11.984.458	4.055.028	1.208,698	406,301	Tastannia		29,015,448	9,921,823		1800

^{*} Includes 61,802 centals, value £29,393, to Mauritius.

[†] For orders.

[‡] Includes 119,863 centals, value £40,787, to Madeira for orders; also 61,216 centals, value £19,980, to Chile.

Exports—continued.

Article and Country to which Exported.	New South	Wales.	Victor	ria.	Queen	sland.	South A	ustralia.	Western A	ustralia.	Tasm	iania.	Total, Yes	ur 1910.	Total, Ye	ar 1909.
The state of the s	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity,	Value.
WOOL (GREASY)-	lb.	18 £	1b.	028 148 £	lb.	£	lb.	£	lb.	£	lb.	£	lb.	£	lb.	£
United Kingdom Austria-Hungary	67,868,100	2,766,569	69,753,760	2,920,359	26,905,228	1,175,442	30,990,828	1,158,747	24,005,523	882,624	3,356,740	146,104	222,880,179	9,049,845	210,353,060 22,030	8,340,210 1,02
Belgium Canada	41,815,116	1,574,853	$9,352,452 \\ 103,408$	341,732 $5,679$	7,777,370	312,459	4,093,386	137,262	178,520	3,744	89,011 104,861	3,926 5,016	63,305,855 208,269	2,373,976 10,695	47,381,739 157,263	1,757,678
France Germany	80,911,472 83,825,448		44,742,068 20,850,253	1,878,772	14,290,540 13,585,318	564,614	13,304,304 4,027,744	412,261 142,089			1,334,784 8,425	62,725	154,583,168 122,297,188	5,878,213 4,983,812	128,402,229 102,160,121	4,563,09 3,953,91
India	51,542	1,551 123,311	434,448 853,832	19,293 39,036	024		542	142,039	994 39 1206	436 14	134		485,990	20,844	271,030	10,930
Japan	6,531,861	260,847	59,617 25,169	2,444 1,029	1,278,307	51,028	543	097 79	810 120	•••			3,710,785 7,869,785	162,365 314,319	1,915,544 5,320,455	85,633 196,250
New Zealand	176,573 2,786,655	7,954	945,873 7,221,244	57,318	E 47 710	32,173	100,000	0.045			377 044		25,169 1,122,446	1,029 65,272	54,643 135,954	2,27' 6,36'
Other Countries	3,046	140,515 146	6,295	391,597 166	747,716 7,130	32,173	168,023	8,047	098 33	532 88	155,644	7,273	11,079,282 16,471	579,605 665	32,846,145	1,678,318
Total, Year \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	286,826,224 239,137,262		154,348,419 149,533,253				52,584,827 50,712,789		24,184,043 23,923,308		5,049,465 6,354,797	1	587,584,587	23,440,640	529,020,213	20,603,450
Philippine Islands		183 F	879		210	312	124						3	988 9	003 5.6	2 2.511 2 117.020
WOOL (SCOURED)— United Kingdom	15,880,848*	1,019,608*	6,813,367	447,053	9,882,707	753,219	2,595,227	161,147	392,688	18,147	6,567	342	35,571,404	2,399,516	34,168,844	2,222,719
Argentine Republic Austria-Hungary		101 13	180 1,113	17 55	88	•••	30						180 1,113	17 55	031 59°0 938 53°0	13 42,523 38 .5.080
Belgium China	7,598,538+	448,383+	687,014	39,451	3,115,621	222,410	15,307	567	2,415	60			11,418,895	710,871	7,661,482 2,646	472,531 250
France Germany	-11,213,934 9,886,717	702,871 746,489	1,494,662 1,268,492	87,819 81,454	2,970,476 2,937,921	$\begin{array}{c} 224,461 \\ 238,185 \end{array}$	182,318 51,466	11,255 3,923					15,861,390 14,144,596	1,026,406 1,070,051	16,651,577 14,583,296	1,031,885
India Italy	13,993 165,860§	1,024 14,648\$	27,969 46,801	2,400 4,445	0.00	30)		800	23				41,962 212,661	3,424	74,876 148,695	5,721 12,123
Japan	887,292‡ 19,490	106,303‡ 1,430	12,998	517	281		19	148 1	128	tax			887,292 32,488	106,303	635,722	68,374 274
United States	143	7	5,176	388	•••		1						52,488	395	3,972 151,309	13,074
	45,666,815 41,891,190		10,357,772 9,841,391	,	18,906,725 17,712,950	1,438,275 1,279,509	2,844,318 3,944,137	176,892 240,727	395,103 691,881	18.207 35,751	6,567 870	342 39	78,177,300	5,338,078	74,082,419¶	4,879,660¶

^{*} Includes "Tops," 182,012 lb., £22,159.
† Includes "Tops," 22,357 lb., £2,622.
§ Includes "Tops," 32,966 lb., £3,840.
† Includes "Tops," 886,134 lb., £106,253.
¶ Include "Tops," 496,492 lb., £58,633.

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA.

III.

DECEMBER, 1910. CUSTOMS AND EXCISE REVENUE.

STATEMENT shewing the Gross Revenue from Customs and Excise, under the Sixteen Tariff Divisions, and the Total Net Revenue collected, during the Month of December, 1910 and 1909, the total for the same years, and the Total for the Six Months of the Financial Years 1910-11 and 1909-10.

Compiled from information supplied by the Department of Trade and Customs. (Subject to Revision.)

	Decen	nber.	Twelve M	Ionths of—	Six Months o	of Financial Yea
DIVISION.	1910.	1909.	1910.	1909.	1910–11.	1909–10.
		AT				
CUSTOMS.	£	£	£	£	£	£
Div. 1. Ales, Spirits, and Beverages	207,681	186,803	2,427,667	2,276,906	1,279,063	1,182,468
,, 2. Tobacco, and Manufactures			h of Dec	the Mont	aniamb a	
thereof	77,613	72,440	1,212,216	1,124,452	635,123	585,250
,, 3. Sugar	10,169	48,685	384,858	335,548	91,660	217,994
" 4. Agricultural Products and	140		050 010	050 055	(50.000	100 000
Groceries	82,713	76,395	879,213	879,355	476,269	468,057
" 5. Textiles, etc., and Attire	121,727	97,303	1,991,327	1,758,278	976,570	881,977
" 6. Metals and Machinery	99,963	81,543	1,130,413	969,848	610,340	497,048
,, 7. Oils, Paints, and Varnishes	21,357	16,134	233,468	204,948	129,784	101,888
,, 8. Earthenware, etc	29,655	18,864	300,003	226,705	170,434	120,578
9 Drugg and Chamicala	7,946	5,770	90,490	74,460	49,249	38,300
10 Wood Wieker and Cane	38,834	26,226	392,842	327,016	221,562	157,488
11 Towellow and Fancy Goods	22,872	18,924	251,563	219,328	157,697	134,663
19 Loother and Rubber	23,343	20,225	293,949	236,503	155,457	125,082
13 Paper and Stationary	17,858	13,070	185,709	161,772	106,347	91,336
14 Wahialan	16,545	10,998	148,143	108,865	83,672	60,332
,, 14. Vehicles	8,748	6,646	98,582	77,709	56,707	42,149
,, 15. Musical Instruments	21,677	18,916	243,415	217,442	143,288	125,465
,, 16. Miscellaneous Other Miscellaneous Receipts	3,277	1,998	32,582	32,499	16,844	15,893
Total Customs	811,978	720,940	10,296,440	9,231,634	5,360,066	4,845,968
EXCISE.			87,692 1,1 88,878 2,0		1909 1,37	
Beer	77,926	69,925	605,335	557,625	311,400	290,835
Spirits	24,164	19,310	300,286	253,088	157,545	125,358
Starch	46	49	1,251	13,986	509	3,191
	79,159	46,865	629,211	659,042	387,709	307,584
	76,062	46,824	706,537	656,750	376,329	342,913
	5,234	5,000	9,324	9,498	6,288	6,329
Total Excise	262,591	187,973	2,251,944	2,149,989	1,239,780	1,076,210
Sugar	79,159 76,062 5,234		706,53 9,35	11 37 24	659,042 659,042 656,750 9,498	659,042 387,709 37 656,750 376,329 24 9,498 6,288
Total Gross Customs and Excise Collections	1,074,569	908,913	12,548,384	11,381,623	6,599,846	5,922,178
Drawbacks and Repayments	13,654	26,887	285,200	266,372	134,412	126,288
Total Net Revenue	1,060,915	882,026	12,263,184	11,115,251	6,465,434	5,795,890

Note.—The difference between the Total Net Customs and Excise Revenue stated in this Table and the figures in Tables IX. and X. is due to adjustments made in the Treasury.

IV.

SHIPPING.

NUMBER, Net Tonnage, and Crews of Vessels which Entered or Cleared the Commonwealth of Australia during the Month of December, 1910 and 1909, and during the years 1910 and 1909.

Compiled from Returns furnished by the Department of Trade and Customs.

(Subject to Revision.)

			Ent	ered.	77.Ğ		Cleared.								
of Tea		With Cargo	. 800, NO 010, 80	With Cargo and in Ballast.			ds d	With Cargo	bus ye	With Cargo and in Ballast,					
	Vessels.	Tons.	Crews.	Vessels.	Tons.	Crews.	Vessels.	Tons.	Crews.	Vessels	Tons.	Crews.			
5.7.07 5.2.88 5.844	96 45	283,850 55,710	8,220 896	120 74	336,843 96,470	9,023 1,539	132 46	379,339 43,003	9,497 673	134 51	383,608 47,865	9,564			
{1910 1909	141 135	339,560 307,180	9,116 8,337	194 194	433,313 435,522	10,562 10,048	178 123	422,342 320,900	10,170 8,597	185 141	431,473 339,758	10,313 8,865			
{ 1910 1909	1,442 1,374	3,625,116 3,219,498	97,692 38,878	1,999 2,000	4,634,721 4,361,194	113,220 106,764	1,944 1,769	4,585,900 3,953,578	109,778 98,564	2,093 1,910	4,806,120 4,155,557	113,675 102,604			
	(1910 (1909 (1910	Vessels 96 45 (1910 141 1909 135	Vessels. Tons. 96 283,850 55,710 (1910 141 339,560 307,180 (1910 1,442 3,625,116	With Cargo. Vessels. Tons. Crews. 96 283,350 8,220 55,710 896 [1910 141 339,560 9,116 1909 135 307,180 8,337]	With Cargo. With Vessels. Tons. Crews. Vessels. 96 283,850 8,220 120 45 55,710 896 74 (1910 141 339,560 9,116 194 (1909 135 307,180 8,337 194 (1910 1,442 3,625,116 97,692 1,999	With Cargo. With Cargo and in With Cargo and in With Cargo and in Wessels. With Cargo and in With Cargo and in Wessels. Tons. 96 283,850 8,220 120 336,843 45 55,710 896 74 96,470 (1910 141 339,560 9,116 194 433,313 (1909 135 307,180 8,337 194 435,522 (1910 1,442 3,625,116 97,692 1,999 4,634,721	With Cargo. With Cargo and in Ballast. Vessels. Tons. Crews. Vessels. Tons. Crews. 96 283,850 8,220 120 336,843 9,023 45 55,710 896 74 96,470 1,539 (1910 141 339,560 9,116 194 433,313 10,562 1909 135 307,180 8,337 194 435,522 10,048 (1910 1,442 3,625,116 97,692 1,999 4,634,721 113,220	With Cargo. With Cargo and in Ballast. Vessels. Tons. Crews. Vessels. Tons. Crews. Vessels. 96 283,850 8,220 120 336,843 9,023 132 45 55,710 896 74 96,470 1,539 46 (1910 141 339,560 9,116 194 433,313 10,562 178 (1909 135 307,180 8,337 194 435,522 10,048 123 (1910 1,442 3,625,116 97,692 1,999 4,634,721 113,220 1,944	With Cargo. With Cargo and in Ballast. With Cargo Vessels. Tons. Crews. Vessels. Tons. Crews. Vessels. Tons. 96 283,850 8,220 120 336,843 9,023 132 379,339 45 55,710 896 74 96,470 1,539 46 43,003 (1910 141 339,560 9,116 194 433,313 10,562 178 422,342 1909 135 307,180 8,337 194 435,522 10,048 123 320,900 (1910 1,442 3,625,116 97,692 1,999 4,634,721 113,220 1,944 4,585,900	With Cargo. With Cargo and in Ballast. With Cargo. Vessels. Tons. Crews. Vessels. Tons. Crews. 96 283,850 8,220 120 336,843 9,023 132 379,339 9,497 45 55,710 896 74 96,470 1,539 46 43,003 673 (1910 141 339,560 9,116 194 433,313 10,562 178 422,342 10,170 1909 135 307,180 8,337 194 435,522 10,048 123 320,900 8,597 (1910 1,442 3,625,116 97,692 1,999 4,634,721 113,220 1,944 4,585,900 109,778	With Cargo. With Cargo and in Ballast. With Cargo. With Cargo and in Ballast. With Cargo. Vessels. Tons. Crews. Vessels. 100 100 100 100 100 100 100 1	With Cargo. With Cargo and in Ballast. With Cargo, With Cargo and in Ballast. With Cargo, With Cargo and in Ballast. Vessels. Tons. Crews. Vessels. Tons. Vessels. Tons. Crews. Vessels. Tons. Vessels. Tons. 132 379,339 9,497 134 383,608 45 45,557,710 896 74 96,470 1,539 46 43,003 673 51 47,865 Vessels. 1910 141 339,560 9,116 194 433,313 10,562 178 422,342 10,170 185 431,473 1909 135 307,180 8,337 194 435,522 10,048 123 320,900 8,597 141 339,758			

V.

DECEMBER, 1910.

MIGRATION.

STATEMENT shewing the Number of Persons of each Nationality or Race who arrived in or departed from the Commonwealth during the Month of December, 1910 and 1909, together with the Total Numbers for the Years 1910 and 1909.

Compiled from Returns supplied by the Department of Trade and Customs.

(Subject to Revision.)

			TI lo	rtment	Arriv	als.	supplie	Heturns	Depa	rtures.	dan in		
Nationality or Race.				Decen	nber.	Yea	rs	Dece	mber.	Yes	456 396 102 75 99 90 1,070 1,106 1,561 1,408 97 203 851 755 232 155 833 625 10 44 45 682 124 76		
				1910.	1909.	1910.	1909.	1910.	1909.	1910.	1909.		
British	Year Year	mber.	Dece	9,703	6,522	81,578	70,768	4,382	4,534	47,022	44.26		
Austrian				64	111	838	871	9	62				
Danish	-040T			67	25	255	256	9	4				
Dutch				23	20	187	179	. 10	2				
French				140	58	1,178	1,365	88	25				
German	184.5.13	1-07	787	257	377	2,649	2,129	193	179				
Greek	029.1	88.	188	66	50	390	335	7	2	,			
Italian	1,099	17	10	46	103	892	1,066	80	46	The second secon			
Russian	888.1	801.	881	59	35	731	470	21	9				
Scandina		361	195	101	67	1,118	836	46	50				
Spanish	Y.R.D.T.	81.0	018.	1987	11	55	64		1				
Swiss	03.7-1	149	172	17	20	104	138		3				
Turkish	20-7.7.7	8,051	084.8	7	5	19	13	23,2			1 44		
United S		6	88	73	91	704	680	26	10		1 1 5 6		
Other W		.01	92	17	16	166	144	8					
Total,	White N	ationalit	ies	10,640	7,511	90,864	79,314	4,879	4,927	53,183	49,61		
Afghans	47,66.1	4,860	081.1	5	80120	8 210	14	12	9	51	TOT A		
Chinese				201	208	2,373	2,199	349	234				
Japanese				126	81	597	504	118	90	451	43.		
Malays	1.02	07	145	15	42	329	512	87	170	316	56		
Natives o				5	22	169	135	23	50	227	35		
Syrians	0.18	81.1.	101	17	80191	92	84	3	3	48	5		
Other As		101	.T.39	140	2	214	82	53	7	81	100		
Negroes,			88.	1881	3	00 9	5			14	mag		
Papuans	2	72	1.13	18	368004	629	425	17	4	516	37		
Polynesia		nesians	88	18	63	256	254	17		160	20		
Other Co		302		46	3	139	81	143	5	228	5		
			206	1080,8		-	11111		2019311		50.101		
		l Nation	nalities		100	1 000	1000000			- 1.5	1 737		
or R	aces	6.39	GIV.	592	439	4,828	4,295	822	572	4,962	5,06		
Total,		tionalit	ies or	11,232	7,950	95,692	83,609	5,701	5,499	58,145	54,67		

VI.

DECEMBER, 1910.

MIGRATION.

STATEMENT shewing the Number of Persons who arrived in or departed from the Commonwealth of Australia, distributed according to the Countries whence they arrived or to which they departed, during the Month of December, 1910 and 1909, together with the Total Numbers for the Years 1910 and 1909.

Compiled from Returns supplied by the Department of Trade and Customs.

(Subject to Revision.)

December, Years.			(50	(Subject to Revision.)					Nationality or Race.			
				1,000	Arri	ivals.	1910.		Depa	artures.		
	Coun	try		Dece	mber.	Yea	rs-	Dece	mber.	Years	Bnitish	
		rice i	ol .	1910.	1909.	1910.	1909.	1910.	1909.	1910.	1909.	
1,106	1,070			1,865	1,178	86	011	W 0 W	m 0 1	11 210	French	
	Kingdom	1.795	1885.	5,426	3,029	39,902	29,959	737	701	14,513	12,490	
Canada	7.0.	2	7	267	476	2,554	1,936	83	. 88	1,639	1,523	
Cape C	olony	34	08	226	222	1,412	1,923	61	74	1,022	919	
Fiji	282	g	12	135	178	1,265	1,191	133	103	1,333	1,02	
Hong K	long	03	81	134	147	1,611	1,472	195	156	1,639	2,020	
India ar	nd Ceylon			193	197	2,153	1,781	219	248	1,697	1,693	
Natal	1	8		8831	1.0.1	388	255	172	149	1,740	1,333	
New Ze	ealand			2,569	2,038	28,335	29,857	2,480	3,051	20,777	21,864	
Norfolk	Island	01	188	0809	10.7	111	95	39	9	146	bed 10	
Papua	1.9.1		8	110	34	1,277	822	92	16	1,303	76	
	Settlemen	ts		176	137	1,146	1,196	259	241	1,288	1,39	
	British Pos		1.8.79	46	20	344	245	16	24	564	41:	
Tot	tal, Britis	h Count	ries	9,322	6,485	80,498	70,732	4,486	4,860	47,661	45,537	
				901,2	1976,6	802					-oscald	
				100	1186		12881				eggege	
China	946	07.6	18	81	119	1,005	957	145	70	1,261	950	
France	7.9.9	0	82	264	280	1,710	1,756	159	70	1,879	1,90	
German	y	8		116	106	1,196	872	161	148	846	60	
Italy	1.9. 1908		8	131	309	2,087	2,588	139	101	1,526	1,33	
Japan				45	60	560	352	66	17	571	45	
New Ca	ledonia	A	71	674	16	908	1,028	173	37	422	ansu15	
South S	ea Island	S	7	86	155	1,056	802	.93	31	633	76	
United	States	d	81.1.	98	32	610	542	73	25	855	0 49	
Other F	oreign Co	untries		1,015	388	6,062	3,980	206	140	2,491	2,48	
Tot	tal, Forei	gn Coun	tries	1,910	1,465	15,194	12,877	1,215	639	10,484	9,13	
To	tal, all C	ountrie	s	11,232	7,950	95,692	83,609	5,701	5,499	58,145	54,67	

VII.

STATEMENT shewing, for each State and for the Commonwealth, the Number of Persons who arrived therein or departed therefrom during the Quarter ended 31st December, 1910.

	330		Arrivals.	18	arriva	Departure	j.	Arrivals	above (+) or Departures	
By Sen en Tolsky	JatoT 1	By Land.	By Sea.	Total.	By Land.	By Sea.	Total.	By Land.	By Sea.	Total.
New South Wales -Males Female	es 108 87	29,934 14,018	20,829 11,268	50,763 25,286	35,794 18,048	16,125 9,197	51,919 27,245	$-5,860 \\ -4,030$	+4,704 +2,071	-1,156 -1,959
Total	50108	43,952	32,097	76,049	53,842	25, 322	79,164	- 9,890	+6,775	- 3,115
Victoria— Males Females	+981'181	29,850 14,239	15,475 9,760	45,325 23,999	23,825 10,605	14,487 9,423	38,312 20,028	+6,025 +3,634	$+988 \\ +337$	+ 7,013 + 3,971
Total	- "266,306" -	44,089	25,235	69,324	34,430	23,910	58,340	+9,659	+1,325	+10,984
Queensland—Males Females	26,905	9,040 4,213	5,339 3,005	14,379 7,218	11,612 5,4 4 9	5,693 2,598	17,305 8,0 47	$ \begin{array}{r} -2,572 \\ -1,236 \end{array} $	- 354 + 407	- 2,926 - 829
Total	81,068	13,253	8,344	21,597	17,061	8,291	25,352	-3,808	+ ,53	- 3,755
South Australia—Males Females	1 48,345". 48,345". 26,718".	13,065 6,733	4,430 2,398	17,495 9,131	10,658 5,101	3,487 2,003	14,145 7,104	+2,407 +1,632	+ 943 + 395	$+3,350 \\ +2,027$
Total	75,081	19,798	6,828	26,626	15,759	5,490	21,249	+4,039	+1,338	+ 5,377
Western Australia—Males Fema		12.7.1	6,332 3,391	6,332 3,391	68.61.	4 ,578 3,142	4,578 3,142	- Muiee Female	+1,754 + 249	$+1,754 \\ +249$
Total	24,538	110	9,723	9,723	37,40	7,720	7,720	18	+2,003	+2,003
Tasmania—Males Females		23,11	6,859 4,710	6,859 4,710	21,82	5,467 3,032	5,467 3,032		$+1,392 \\ +1,678$	$+1,392 \\ +1,678$
181.8- Total		88.50	11,569	11,569	35.3	8,499	8,499		+3,070	+ 3,070
COMMONWEALTH—Males Females		18.51	19,688 9,697	19,688 9,697	7.00	10,261 4,560	10,261 4, 560	Meiller Fenilles	$+9,427 \\ +5,137$	$+9,427 \\ +5,137$
Total	"fall, 884"	81.89 T	29,385	29,385	0,68	14,821	14,821		+14,564	+14,564

Note.—To cover the migration by road from one State to another, of which there is no record, the figures herein relating to migration by land have been augmented by the addition of 10 per cent. to the recorded figures.

VIII.

STATEMENT shewing, for each State and for the Commonwealth, the Number of Persons who arrived therein or departed therefrom during the Year 1910.

				rivaqəti	Arrivals.		orimA	Departure	es.		above (+) -) Departure	
	By Land, By Sea.			By Land.	By Sea.	Total.	By Land.	By Sea.	Total.	By Land.	By Sea.	Total.
New Sou	th Wales—Males Female	51,919 27,245		106,608 5 3 ,801	72,421 39,104	179,029 92,905	120,268 58,231	58,599 33,304	178,867 91,535	- 13,660 - 4,430	$+13,822 \\ +5,800$	+162 +1,370
	Total			160,409	111,525	271,934	178,499	91,903	270,402	-18,090	+19,622	+1,532
Victoria-	—Males Females	38,312 20,028		92,106 43,954	52,884 3 4,4 17	144,990 78,391	78,784 41,009	52,401 34,141	131,185 75,150	÷ 13,322 + 2,945	+ 4 83 +276	$+13,805 \\ +3,221$
	Total Total	58,340		136,060	87,301	223,361	119,793	86,542	206,335	+ 16,267	+759	+ 17,026
Queensla	and—Males Females	17,305 8,047	8	36,743 17,783	23,882 12,813	60,625 30,596	37,378 17,701	17,527 8,460	54,905 26,161	$-635 \\ +82$	$+6,355 \\ +4,353$	+5,720 +4,435
	Total	25,352		54,526	36,695	91,221	55,079	25,987	81,066	- 553	+10,708	+ 10,155
South Au	ustralia—Males Females	14,145	8	36,607 20,819	1 4, 766 7,969	51,373 28,788	35,634 19,416	12,709 7,302	48,343 26,718	$+973 \\ +1,403$	$+2,057 \\ +667$	+ 3,030 + 2,070
+5,377	Total	21,249		57,426	22,735	80,161	55,050	20,011	75,061	+2,376	+2,724	+5,100
Western	Australia—Males Female			4,5	19,653 11,750	19,653 11,750	6,3	14,718 9,820	14,718 9,820	-Males Females	$+4,935 \\ +1,930$	+4,935 +1,930
	Total	7,720			31,403	31,403	7.8	24,538	24,538		+6,865	+6,865
Tasmani	ia—Males Females	5,467		5.4	21,324 14,053	21,32 4 1 4 ,053	6,88	23,116 15,392	23,116 15,392		-1,792 -1,339	-1,792 -1,339
	Total	8,499		8,48	35,377	35,377	06,11	38,508	38,508		- 3,131	- 3,131
Common	WEALTH—Males Females	10,261	0:	10,28	65, 74 5 29,947	65,745 29,947	19,01	39,885 18,260	39,885 18,260	lales smakes	+ 25,860 + 11,687	$\left \begin{array}{c} +25,860 \\ +11 \ 687 \end{array} \right $
	Total	14,821		18,81	95,692	95,692	88,82	58,145	58,145	39 18	+37,547	+ 37,547

Note.—To cover the migration by road from one State to another, of which there is no record, the figures herein relating to migration by land have been augmented by the addition of 10 per cent. to the recorded figures.

DECEMBER, 1910.

IX.

COMMONWEALTH Net Receipts and Expenditure during the Month of December, 1910.

NET RECE	EIPTS.		EXPENDITURE.				
G. A.D.	Decem	ber—		December -			
Source of Revenue.	1910.	1909.	Heads of Expenditure. 1910.	1910.	1909.		
	£	£		£	£		
Customs	813,310	693,878	Ordinary Expenditure	410,113	630,494		
Excise	262,613	187,966	Additions, New Works	102,408	40,394		
Post, Telegraph and Tele-			Amount paid to State				
phone	348,019	333,408	Treasurers	2,208,110	569,022		
Patents, Trade Marks, etc.	2,407	1,985					
Defence	849	469					
Miscellaneous Receipts	1,959						
Quarantine	691	890		*			
Silver Coinage	35,966						
New Revenue		6,599					
Deduct Advances	_15,500	•••					
Total Net Revenue	1,450,314	1,225,195	Total Expenditure	2,720,631	1,239,910		

X.

COMMONWEALTH Net Receipts and Expenditure during the Six Months ended 31st December, 1910.

NET REC	EIPTS.		EXPENDITURE.				
Source of Revenue.	Total for Six 3	Months ended cember—	Heads of Expenditure.	Total for Six Months ended 31st December—			
	1910.	1909.		1910.	1909.		
	£	£		£	£		
Customs	5,225,210	4,719,693	Ordinary Expenditure	4,231,280	3,475,252		
Excise	1,239,423	1,075,593	Additions, New Works	818,868	210,441		
Post, Telegraph and Tele-	1 001 505	1 705 105	Amount paid to State	E 011 940	2 040 007		
phone	1,924,525	1,795,105	Treasurers	5,011,348	3,940,087		
Patents, Trade Marks, etc.	12,619	10,078					
Defence	4,170	2,729					
Miscellaneous Receipts	12,822	9.169					
Quarantine	2,637	2,463					
Silver Coinage	134,313	22 015					
New Revenue	15 500	33,215					
Deduct Advances	-15,500	-15,550					
Total Net Revenue	8,540,219	7,623,326	Total Expenditure	10,061,496	7,625,780		